

t8_tsep_2

(TML9YyhXpwg5CMeGpq1joNN1cNT8tDnuXo)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tsep_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k3_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \Rightarrow ((X1 = k3_subset_1 (u1_struct_0 X0) X2) \wedge (X2 = k3_subset_1 \\ & (u1_struct_0 X0) X1)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 \\ & X0)) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \wedge (m1_subset_1 \\ & X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0)))))) \Rightarrow ((r2_tsep_2 X0 X1 X2) \Leftrightarrow (r1_tsep_2 \\ & X0 X1 X2)) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((r2_tsep_2 \\ & X0 X1 X2) \wedge (r2_tsep_2 X0 X2 X3)) \Rightarrow (X1 = X3)))))) \end{aligned}$$